




Mudededzi Tshezi na kilasi yavho vha khou amba nga dwadze la Covid-19.

Vha ri, "Ndi khou tšoda u pfa nga tshifhinga tshe na tshi fhedza ni hayani. Hu na muthu we a kona u ita mushumo hayani musi zwikolo zwo vala?"



Dudu u fhindula u thoma, “U guda hayani zwo vha zwi tshi nkondela ngauri vhabebi vhanga vho vha vha tshi shuma nahone nge ndo vha ndi tshi sala hayani ndi ndotha.”

“Na nge ndo vha ndi tshi fanela u ita mushumo wa tshikolo ndi ndotha,” hu amba Msizi.



U bvela phanḡa, “Ho vha hu si na muthu ane a nga nthusu, ane a nga ṭalutshedza mbudziso na ndaela.”

Vhagudiswa vhanzhi vha a tendelana nazwo.

“U shumisa inthanethe zwo vha zwi tshi konḡa nga uri datha yo vha i tshi ḡura,” hu amba Dudu.

Vhagudiswa vha dovha vha tenda.



Ayanda a ri, “Hune nda dzula hone ho vha huna phosho, ndi sa koni u guda.”

“Ndo vha ndo takala nga maanda musu ri tshi vhudzwa uri ri nga humela tshikoloni,” hu amba Faiza.

“Munwe na munwe o vha o takala,” ndi Msizi a tshi sea.



“Ndo vha ndi sa ɬoḽi zwiḽolo zwi tshi vula,” hu gungula Ayanda.

“Ndo vha ndi tshi humbula uri zwithu zwi ḽo fana na kale. Fhedzi zwithu zwo vha zwo shanduka!” ndi Amahle a tshi bvela phanḽa.



“A ri sendeli tsini na tsini, ri fanela u ambara dzi ‘*mask*’, na u shumisa sanithaiza dza zwanḁa,” ndi Isaac a tshi gungula.

“Vhadededzi vha dzulela u ri vhudzisa uri, ni khou hoṭola, mukulo waṅu u khou vhavha?” hu amba Ayanda.



Kagiso u ita u nga u khou dola kha zwanda zwawe a ri,  
"Tshifhinga tshothe musi ni tshi nwala kha bodo vha do ni  
nea sanathaiza ya zwanda."

"Tshifhinga tshothe ri fanela u fara kubuthebuthe ku re na  
sanathaiza nga ngomu," Aralo a tshi femela ntha.



“Nga tshifhinga tsha u awela, a zwi tsha fana na kale he ra vha ri tshi tamba rothe nahone ra tamba mutambo muthihi,” hu amba Msizi.

Ayanda a ri, “Zwi a konḁa ngauri ro ḁowela u tamba na khonani dzashu.”



Amahle uri, "Sa vhana, ri takalela vhukonani na u vha na khonani dzashu."

"Fhedzi zwino, a ri tsha kona u tamba na khonani dzashu," hu amba Dudu.

"Zwino ndi mafhungo a u sa vha tsini na tsini," hu amba Isaac.



Mudededzi Tshezi u ri, “Hu na tshanduko nnzhisa.”

Fhedzi a ri roṭhe.

“Naho zwino ri sa koni u tamba roṭhe, ri nga amba mihumbulo na vhuḡipfi hashu tshifhinga tshoṭhe,” ndi mudededzi a tshi engedza.



## —Mbudziso

1. No dipfa hani nga u dzula hayani nga tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani? Ri humbela uri ni talutshedze.
2. Wanani maipfi a re kha nganea ane a vha mahanedzi a: fhumula, u pfa vhuṱungu, phindulo, leluwa.
3. Wanani maipfi a re kha nganea ane a amba tshithu tshithihi na: dura, vhugudiswa, takala, dziṱhama.
4. Covid-19 yo kwama hani shango? Talusani.
5. Talusani phambano vhukati ha dwadze na vhumwadze ha phirela.
6. Ndi mihumbulo ifhio ine na amba nga hayo na kilasi yaṅu?



---

Heyi nganea yo thewa kha mivhigo ya RX Radio. RX Radio ndi tshitiŋtshi tsha radio ya kha inthanethe, ya vhana na yo itelwaho vhana.

RX Radio i hasha i ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.

RX Radio i thusa vhana u amba zwiŋtori nga ha mafhungo a ndeme ane a vha kwama.

[Dalelani RX Radio](#)